HTML language

به زمانی شیرینی کوردی

ده رباره ی ویب سایت

ئا ماده کراوه له لایه ن دانا

ناوه رۆك

ناوی کتێب

HTML Language

ده رباره ی :

ویب سایت دروستکردن

نووسه ر :

دانا صدرالدین

ساڵ:

هاوینی ٢٠١٢

پێشه کی

به ناوی خودای به خشنده و میهره بان

خودا ئه و زانسته ی که به ئێمه ی ده به خشێت موڵکی ئێمه نیه جا پێویسته له سه ر ئێمه که به ئه مانه ته وه کاری پێبکه ین وه بتوانین وا بکه ین که هه موو که سێك سوودی لێ ببینێت به تایبه تی گه له که ی خۆت چونکه ده بێت سه ره تا ئێمه هه وڵبده ین گه له که ی خۆمان به ره و پێش به رین جا له هه ر بوارێك بێت جیاوازی نیه بۆئه وه ی بتوانین بونی خۆمان بسه لمێنین وه کو نه ته وه ی کورد ...

من ئه م کتێبه م بو ئاماده کردوون وه کو ئه رکێکی سه ر شانم بۆئه وه ی بتوانم ئه وه ی پێمه به ئاره زومه ندانی بواری ویب سایت دروستکردن و رۆڵه چاو گه شه کانی گه لی کوردی ببه خشم ئه م کتێبه ده رباره ی یه کێك له زمانه کانی دروستکردنی ویب سایته که ده توانین ویب سایتی پێ دابرێژین وه پشتیوان به خوا له گه ڵتان به رده وام ده بم تاکو باسی زۆربه ی ئه و زمانانه بکه ین که له بواری دروستکردنی ویب سایت به کاردین به ڵام به پێی کاتی گونجاو . ئه م کتێبه ده رباره ی زمانی هوتمایل ه .

وه چاوه ڕوانی به ر هه می تر بن ده رباره ی ویب سایت

ئاماده کراوه له لایه ن : دانا صدرالدين

پێشکه شه به دایك و باوکی ئازیزم

وه به هه موو هاورێیانم

وه به هه موو فیرخوازان به تایبه تی فێرخوازانی زانکۆی سۆران

به شی زانستی کۆمپیوته ر

وه پێشکه شه به و که سانه ی که رۆژێك له رۆژان یارمه تیان داوم

هه تاکو له ژیان مابم له یادیان نا که م

ناساندن

ئه م زمانه یه كێكه له زمانه سه ره تایه كان بو دروستكردنی ویب سایت به ڵام بناغه ی دروستكردنی ویب سایته واته ئه گه ر تۆئه م زمانه به باشی فێر نه بیت ئه وا ناتوانی به رده وام بیت له سه ر زمانه كانی تر كه تایبه تن به دروستكردنی ویب سایت جا پێویسته سه ره تا ئه م زمانه فیربین ئه و كات ده توانین به رده وام بین له سه ر فیربون و به كار هێنانی زمانه كانی تر ...

به ڵام پێویسته ئه وه ش له یاد نه كه ین كه زمانی پرۆگرامسازی جیاوازی زۆری هه یه له گه ڵ زمانه كانی تایبه ت به دروستكردنی ویب سایت له گه ڵ ئه وه شدا كه زمانی هوتمایل ناچێته ناوقالبی زمانه وه به ڵام واچاكه هه ر وه كو زمان نا وی بهێنین چونكه هه موو شتێك ئه گه ری ئه وه ی هه یه كه له داهاتوو په ره ی پێبدرێت و گه شه بكات وه بو زیاتر ئاشنابوون به زمانه كه وا چاكه هه ر به زمانی هوتمایل ناوی بهێنین

وه زمانی هوتمایل به كاردێت بۆ دا به شكردنی ویب سایت بۆ دوو به شی سه ره كی وه وه كو پێشتر ئا ماژه م پێدا كه ئه گه ر تۆ نه توانی زمانی هوتمایل به باشی به كار بهێنیت ئه وا نا توانی زمانه كانی تر به كار بهێنی چونكه هه ر زمانێكی تر به كار بهێنی پێویستت به م زمانه ده بێت كه زۆر ئاسانه و خۆشه .

وه زمانی هوتمایل كۆمه ڵێك كاری تایبه ت به خۆی هه یه وه كو دانانی ناونیشان بو ویب سایته كه ت وه هه روه ها دروستكردنی خشته وه هه روه ها دابه شكردنی ویب سایت بۆ چه ند به شێك به ئاره زووی خۆت وه هه روه ها كۆمه ڵێك كاری تری گرنگ

كه له م كتێبه به پشتیوانی خودا باسی ده كه ین و فیری ده بن به ڵام ته نها ئه م كتێبه به س نیه به ڵكو ده بێت خۆت هه وڵ بده یت به دوای زانستی زیاتر بگه رێیت ده رباره ی هه ر شتێك ....

به كارهێنان

بۆبه كارهێنانى ئه م زمانه پێویسته تاگ به كار بهێنین

تاگ چیه ؟

به كاردێت بو ئه وه كه تۆبته وێت نوسینه كه به ره نگی سۆر ده ربچێت ئه وا ئه و كوده ی كه به كاردێت بۆره نگي سور له ناو تاگه كه ده نوسین وه تاگه كه كه داده خه ین به هۆی سلاش.

< له نێوان ئه م دوو نیشانه فرمانه كانی زمانی هوتمایل ده نوسین >

وه دواتر ده بێت تا گه كه دا بخه ین

< به م شێوازه تاگه كه دا ده خه ین />

وه له نمونه كان باشتر له مانای تاگ ده گه ن

نمونه

</CENTER> ئێستا ئه و نوسینه ده چێته ناوه راست <CENTER>

وه هه ر وه ها بو نمونه ئه گه ر بمانه وێت نوسینه كه مان بچێته ناوه راست واته بمانه وی وشه ی جوانه بچێته ناوه راست ئه وا پێویسته ئه و كۆده ی كه تاییه ته به وه كاره واته واده كات نوسینه كه بچێته ناوه راست ئه وا له ناو تاگ ده نوسین وه دواتر تاگه كه به هه مان شێوه داده خه ین به هۆی سلاش وه ك له م وێنه یه به دیار ده كه وێت .



به م شێوازه كه له وێنه كه دیاره به كاری ده ێنین...

به شه كانی

وه كوپێشتر باسمان كرد زمانی هوتمایل دابه ش ده بێت بۆدووبه شی سه ره كی كه هه ر به شه و چه ند كارێكی تاییه ت به خۆی هه یه :

به شی یه كه م

بۆ دارشتنی ویب سایت سه ره تا ئه م تاگه به كاردهێنین:

<HTML>

ئه م تاگه به كار ده هێنین له سه ره تای هه موو ویب سایتێك وه دواتر له كۆتایه كه ي ده بیت دایبخه ینه وه وه ك لیره به دیار ده كه وێت سه ره تا تاگه كه مان كرده وه كه ده بێته خاڵی سه ره تای ده ست

پێکردنی ئه م زمانه وه دواتر پێویسته دا بیخه ینه وه وه ده بێت هه موو کوده کان له م نیوه نده دا بنوسرێت

ئه مه به کاردێت بۆ سه ره تای ده ستپێکردن به نوسینی

کۆده کان

</HTML>

<HEAD>

واته سه ره تا ئه مه ش به شێکی سه ره کیه له م زمانه دا که ده توانین تایتلی ویب سایته که مه مان له ناوی بنوسین ده توانین وێنه ی

وه له م شوێنه دا زمانه کانی تر به کارده هێنین که تایبه تن به دروستکردنی ویب سایت وه کو جاڤا سکرێپت و سی ئێس ئێس که له به رهه مه کانی دا هاتوو باسیان ده که ین ده توانین به کاریان بهێنین .

له ناو دابنێین وه ده توانین ئه و زمانانه له وشوێنه به کار بهێنین که به کاردێن بۆدروستکردنی ویب سایت

وه ده بێت دابیخه ینه وه

</HTML>

واته ئیستا ده بێت به م شێوازه بێت

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>
```

به شی دووه م

<BODY>

واته ناوه رۆك ئه مه يه كێكه له به شه هه ره سه ره كيه كانى ئه م زمانه كه له م شوێنه ده توانى هه موو كۆده كان بنوسيت وه ئه م به شه له دواى به شى

HEAD


ده نوسرێت

</BODY>

واته به م شێوازه

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
```

نموونه :



Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

به رنامه ی پێویست

بو نوسینی كۆده كان ده توانین ئه م به رنامانه به كاربهێنین :

Notepad

Notepad++

Context

وه ئاسان ترین به رنامه بۆنوسینی كۆده كان كه له ناو هه موو كۆمپیوته رێك دا هه یه ئه وا بریته له به رنامه ی نۆت پاد

بو نوسینی كۆ ده كان بێویستمان به به رنامه ی

NOTEPAD

هه یه كه له ناو هه موو ویندوزیك دا بوونی هه یه

وه ده بێت فایله كانمان به پاشگری

.HTM

یان

.HTML

سه یڤ بكه ین

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

دانا

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

چۆن به رنامه ی نۆت پاد بکه ینه وه؟

سه ره تا ده چینه سه ر به شی

START

دواتر کلیك له سه ر

ALL PROGRAMS


ده كه ين دواتر به شی

ACCESSORIES

کلیك ده كه ين به رنامه ی نۆت پاد به ديار ده كه ويت کلیکی له سه ر ده كه ين بۆ کردنه وه ی به رنامه كه


ئه مه ش روكاری به رنامه ی

نۆت پاد



چۆن فایله كان سه یڤ بكه ین ؟

سه ره تا كۆده كانی هوتمایل ده نوسین له ناو به ر نامه ی نۆت پاد وه ك له م وێنه یه به دیار ده كه وێت



له دوای ئه وه ی كۆده كانمان نوسین ئێستا ده بێت فایله كه سه یڤ بكه ین به لاَم ده بێت به جۆری

.htm

یان


.html

واته ناوێك بۆ فایله كه داده نێین دواتر به م شێوازه ی سه ره وه ده نوسین واته له دوای ئه و ناوه ی كه دامان ناوه یه ك له و دوانه ی سه ره وه زیاد ده كه ین دواتر به به رنامه ی


Internet explorer

ده كه ینه وه بۆبینینی ئه نجامه كه مان سه یری ئه م وێنه یه بكه كه چۆن

فایله كه سه یڤ بكه ین



ئه مه ش دوای ئه وه ی سه یڤ مان كرد



دوای ئه وه ی فێری ئه وه بووین كه چ به رنامه یه ك به كاربهێنین و چۆن به كاری بهێنین وه چۆن فایله كان سه یڤ بكه ین ئه وا ده ست به باسكردنی زمانی هوتمایل ده كه ین وه هیوادارم سوودی بۆتان هه بێت...

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<< دانا >>>>>>

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>

بۆ بینینی ئه م زمانه به شێوه ی ڤیدیو سه ردانی ئه م ناونیشانه بكه

www.youtuebe.com/computersoranu

<title>

ناونیشان :

به كار هێنانی تایتل له زمانی هوتمایل به كاردێت بۆناونیشانی ویب سایته كه مان ئه م تایتله له ناو به شی


Head

ده بێت به كاری بهێنین وه ده بێت تاگه كه دابخه ین

سه یری ئه م نمونه یه بکه ن

```
<html>
<head>
<title> DANA </title>
</head>
<body>
</body>
</body>
```

ئه مه ش ئه نجامه كه ی



<font>

به هۆ تاگی فۆنت ده توانین ده ستكاری نوسینه كانمان بكه ین واته ره نگیان پێ بده ین به ئاره زووی خۆمان وه هه روه ها ده توانین قه باره ی نوسینه كانمان به ئاره زووی خۆمان گه وره و بچووكی بكه ین وه روه ها ده توانین جۆری نوسینه كانمان دیاری بكه ین واته جۆری فۆنته كان ...

دیاری كردنی ره نگ بۆنوسین :

به هۆی تاگی فۆنت ده توانین ره نگی نوسینه کانمان دیاری بکه ین سه ره تا تاگی فۆنت ده که ینه وه دواتر وشه ی

Color


ده نوسین دواتر یه کسانی ده که ین به و ره نگه ی که مه به ستمانه بو نمونه ده مه وێت وشه ی (گوڵ) ڕه نگی سوری پێ بده م

به م شێوازه ده ینوسم :

```
<font color=”red”>   گوڵ   </font>
```

ئیستا ده بێت نوسینه که به ره نگی سور به ده ر بکه وێت سه یری ئه نجامه که ی بکه ن به وێنه :

به م شێوازه ده ینوسین :



ئه مه ش ئه نجامه که ی :

گوڵ

ده بینین وشه که ره نگی بوو به سۆر

گه وره کردنی قه باره ی نوسین :

به هۆی تاگی فۆنت ده توانین قه باره ی نوسین به ئاره زووی خۆمان دیاری بکه ین سه ره تا بۆئه وه ی بتوانین قه باره ی نوسین دیاری بکه ین ده بێت ئه مانه دیاری بکه ین له بچووکه وه ده ست پێ ده کات تاکوو ده گاته گه وره ترین وه ده بیت وشه ی

Size


به کاربهێنین بۆئه وه ی قه باره ی نوسین دیاری بکه ین :

```
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
```

بۆنمونه ده مانه وێت ووشه ی (دڵ) قه باره که ی گه وره بکه ین بیکه ین به 5+ به م شێوازه قه باره که ی دیاری ده که ین

```
<font size ="+5"> دڵ </font>
```

به وێنه هه مان نموونه :



سه یری ئه نجامه که ی بکه ن:

گوڵ

سه یری ووشه که بکه ن قه باره كه ی گه وره بووه ....

دیاری کردنی جۆری فۆنت :

گوڵه جوانه کان ده توانين به هۆی تاگی فۆنت جۆری فۆنت دیاری بکه ين ئه ويش به هۆی فرمانی

Face

وه چه نده ها جۆری فۆنتمان هه يه كه ليره چه ند جۆرێكی فۆنتان بۆ ده نوسين بۆ ئه وه ی زياتر ئاشنا بن به فۆنته كان :

Impact	gulim	vani	rockwell	Meiryo
arial	narkisim	simhei	Times new roman	Nyala
corbel	verdana	utsaah	tahoma	هتد.......


وه ك له خشته ی سه ره وه دياره كۆ مه ڵێك فونتمان بۆ ئاماده كردوون ئێستا به نموونه :

بۆ نمونه ده مانه وێت وشه ی (هه موومان مرۆڤين) جۆری فونته كه ی دياری بكه ين :


```
<font face=”impact”> هه موومان مرۆڤين </font>
```

تێبينی : كه تاگی فونتمان كرده وه ده بێت دايبخه ينه وه به هۆی سلاش .

به وێنه سه یری بکه :



سه یری ئه نجامه که ی بکه :



سه یری فیرکاریه کان بکه به شێوه ی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

<<<<<<<<<<<<<<<?>>>>>>>>>>>>>

<<<<< دانا >>>>>>

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

<img>

ئه م تاگه یه کێکه له تاگه هه ره گرنگه کانی زمانی هوتمایل به هۆی ئه م تاگه ده توانین وێنه له ناو ماڵپه ره کانمان یاخود ویب سایته که مان دا بنێین وه ئه م تاگه که کردمانه وه پێویست ناکات دابیخه ینه وه !

Src

ئه مه به کاردێت بۆ هێنانی ئه و فایله ی یا خود ئه و وێنه یه ی که مه به ستمانه واته به هۆی ئه م فرمانه شوێنی فایله که مان دیاری ده که ین بۆ نمونه من وێنه یه کم هه یه له نا و یه کێك له پارتێشنه کان ئه گه ر بمه وێت ئه و وێنه یه له سه ر ویب سایته که م دابنێم

ئه وا پێویسته ناوی ئه و پارتێشنه بنوسم که وینه که می تیایه به نموونه باشتر تێی ده گه ن :


بۆ نمونه ئێستا من بمه وێت وێنه یه ك بخه مه سه ر ویب سایته که م به م شێوازه ئه م کاره ده که م :

```
<img src="http://www.sul.eu5.org/image/photo.jpg">
```

ئیستا ئه گه ر سه یری نمونه که بکه ن ده بینین وێنه که مان له سه ر ماڵپه رێك داناوه ناوێ ماڵپه ره که مان نوسیوه دواتر ناوی وێنه که مان نوسیوه له گه ڵ جۆری فۆرماتی وێنه که ...

نمونه یه کی تر :

بۆ نمونه من وێنه یه کم له ناو کۆمپیوته ره که م هه یه له نا و یه کێك له پارتێشنه کان له ناو فۆ ڵده رێك وه ك له وێنه که دیاره :



ده بینین ئه و وێنه یه ی که به ره نگی شین دیاری کراوه شوێنه که ی به م شێوازه یه :

D:\my photo\chomman


ئه مه له به شی

Src


ده نوسین پاشان ناوی وێنه كه ده نوسین له گه ڵ جۆره كه ی

D:\my photo\chomman /IMG_2283.JPG

وه ك له وێنه كه به دیار ده كه وێت ::::



سه یری ئه نجامه كه ی بكه ن :



وه ده توانين قه باره ی وێنه كه دياری بكه ين واته ئه گه ر وێنه كه مان گه وره بوو ده توانين رووبه ره كه ی بچووك بكه ينه وه به هۆی

Width:

ده توانين به هۆی ئه م فرمانه رووبه ری وێنه كه مان يان قه باره ی وێنه كه مان به شێوه ی ئاسۆيی دياری بكه ين

Height :

ده توانين به هۆی ئه م فرمانه وه رووبه ری وێنه كه مان به شێوه ی ستوونی دياری بكه ين وه ك له م نموونه ی خواره وه

```
<img src=" C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg" width = "200" height = "200" >
```

به وێنه :

```
<img src="C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg" width = "200" height = "200">
```

سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :



نووسه ر :

دانا صدرالدين

Blue.dana66@yahoo.com


border

ئه م فرمانه به كاردێت بۆدروستكردنی لێوار وه ده توانين بو وێنه ش دابنێين

نمونه :

```
<img src="C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg" width = "200" height = "200" border = “2”>
```

به وێنه سه يری بكه ن :



سه يری ئه نجامه كه ی بكه ن :



Hspace

ئه م فرمانه به كاردێت بۆئه وه وێنه كه مان به شێوه ی ئاسۆیی له شوێنی خۆی دوور بكه وێته وه


نموونه :

```
<hspace = “33”>
```


نمونه :

```
<img src="C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg"
width = "200" height = "200" border="7" hspace="33">
```

سه یری ئه نجامه كه ی بكه ن :



سه یری ئه نجامه كه ی بكه ن :::



وه ك له وێنه كه دياره ده بينين وێنه كه مان به رێژه ی ٣٣ له له شوێنی خۆی دورکه وتۆته وه ....

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

هه وڵدان چه كی سه ركه وتنه

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>


Background

وه به هۆی ئه م زمانه ده توانین وێنه یه ك دابنێین به شێوه ی باك گراوند به ڵام ده بێت ئه م كاره له ناو تاگی به دی ئه نجام بده ین وه ك له م نمونه ی خواره وه به دیار ده كه وێت :

```
<body background=”C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg”>
```

له دوای ئه وه ی ئه و فرمانه مان نوسی كه تایبه ته به دانانی وێنه یه ك به شێوه ی باك گراوند دواتر شۆێنی ئه و وێنه یه ده نوسین كه ده مانه وێت بیكه ین به باك گراوند

نمونه به وێنه :




```
<html>
<head>

</head>

<body background="C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg">

</body>
</html>
```

ئه نجامه كه ی:



به م شێوازه ده توانین وێنه بکه ین به باك گراوندی ویب سایته كه مان ......


bgcolor

به هۆی ئه فرمانه ده توانین ره نگێك دیاری بکه ین بۆ باك گراوندی ویب سایته که مان به ڵام ده بێت ئه م فرمانه له ناو تاگی به دی به کار بهێنین ...


نمونه :

```
<body bgcolor = “ black ”>
```

نمونه به وێنه :



ئه نجامه که ی :



ده توانن په یوه ندیمان پێوه بکه ن به م ناونیشانانه

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

Facebook.com/2292.hard.way

www.youtube.com/computersoranu

كۆمه ڵێك تاگ

Align

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ دیاری كردنی شوێنه كان وه كو لای راست یان چه پ یانیش ناوه راست

به م شێوازه به كاری ده هێنین

بۆلای راست:

```
Align = “right”
```

بۆ لای چه پ :

```
Align = “left”
```

بۆ لای ناوه راست :

```
Align = “center”
```

<div>

ئه م تاگه به كاردێت بۆ دیاری كردنی ئاراسته ی شتێك واته بچێته لای راست یان چه پ یان ناوه راست

وه ك له م نمونه ی خواره وه به دیار ده كه وێت :

```
<div align=”center”>
hello
</div>
```

وه بۆ ئه وه ی بچێته لای راست

```
<div align="right">
hello
</div>
```

وه بۆ ئه وه ی بچێته لای چه پ

```
<div align="left">
hello
</div>
```

<i>

به هۆی ئه م تاگه ده توانین نوسینه كه نمان لار بكه ینه وه

نمونه :

```
<i>     كوردستان    </i>
```

<b>

به هۆی ئه م تاگه ده توانین نوسینه كانمان قه ڵه و بكه ین

نمونه :

```
<b>   كورد   </b>
```

<u>

به هۆی ئه م تاگه ده توانین وا له نوسینه كانمان بكه ین كه هێڵیان به ژێر دا هاتبێت

نمونه :

<u> هه وڵبده </u>

**
**

ئه م تاگه به كاردێت بۆ ئه وه ی بچینه سه ر هێڵێكی نوێ:

نمونه :

<nobr>

به هۆی ئه م تاگه ناتوانین بچین بۆ سه ر هێڵێكی نوی

<sp>

ئه م تاگه به كاردێت بۆ دانانی بۆشایی له ناو هوتمایل

نمونه :

كوردستان <sp> <i>كورد</i>

** **

وه هه روه ها ئه م فرمانه ش به كاردێت بۆ دانانی بۆشایی

نمونه :

<u> kurdistan </u>   <i> kurd </i>

<center>

به هۆی ئه م تاگه هه ر شتێك كه مه به ستمان بێت ده توانین ببیه ینه ناوه راست

نمونه :

```
<center>   دایك </center>
```

لینك:

له زمانی هوتمایل ده توانین لینك دابنێین لینكی ویب سایته كان به م شێوازه ی خواره وه :

```
< a href =" http://www.google.com/">    google  </a>
```

وه ك له نمونه ی سه ره وه به دیار ده كه وێت سه ره تا تاگی

```
<a  > </a>
```

ده كه ینه وه وه هه روه ها دایده خه ین ئه و نوسینه كه ده مانه وێت ده ر بچێت له نێوانیان ده یان نوسین

```
<a>  google  </a>
```

دواتر ده بێت ئه و لینكه دابنێین كه ده مانه وی له نا و ویب سایته كه مان دایبنێین به م شێوازه ی خواره وه


```
<a href="http://www.google.com/">   google </a>
```

وه ك له م وێنه یه به دیار ده كه وێت :

```
<a href="http://www.google.com/">google </a>

</body>
```

ئه مه ش ئه نجامه كه ى :



target

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ ئه وه كاتێك ئێمه كليك له سه ر لينكه كه ده كه ين ئه وه ديارى ده كات ئه م لينكه چۆن بكرێته وه

وه دووجور باس ده كه ين:

جۆرى يه كه م :

_parent

ئه مه كه كليك له سه ر لينكه كه ده كه ين له لاپه ره يه كى نوى لينكه كه مان نابێته وه به لكو له هه مان لاپه ره لينكه كه مان بۆ ده كاته وه نمونه :

```
<a href="http://www.google.com/" target="_parent">   google   </a>
```

جۆرى دووه م :

_blank

به هۆى ئه م فرمانه كاتێك كليك له سه ر لينكه كه ده كه ين راسته وخۆ لينكه كه مان له په رێكى نوى بۆ ده كرێته وه نمونه :

```
<a href="http://www.youtube.com/computersoranu/ " target = "_blank">
computersoranu
</a>
```

بۆ بيني ئه م بابه ته به شێوه ی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

ئيمه يڵ:

وه به هۆی هوتمایل ده توانین ئيمه يڵ له ناو ويب سایته که مان دابنێین بۆ ئه م مه به سته ده بێت سه ره تا ئه م تاگه بکه ینه وه و دايبخه ينه وه :

```
<a >   </a>
```

ئه و نوسينه که بمانه وێ ده ر بچێت له سه ر لینکی ئیمه یله که له نێوان ئه م تاگه ده ینوسین به م شێوازه :

```
<a> my email   </a>
```

دواتر ده بێت ئه و ئیمه یله بنوسین که ده مانه وێت له سه ر ویب سایته که مان دابینێین ئه ویش ده بێت سه ره تا ئه م کاره بکه ین

```
< a href = “ ” >   my email   </a>
```


دواتر ئیمه یله که به م شێوازه داده نێین :

```
<a href = “mailto: blue.dana66@yahoo.com”>    my email  </a>
```

ئه نجام :

```
<a href="mailto:blue.dana66@yahoo.com"> my email </a>
```

ئه نجام :



ئیستا کلیك له سه ر بکه راسته وخۆ ده چێته سه ر ئه و به شه ی که تایبه ته به ناردنی مه یڵ

OL

بۆ ئه وه ی بتوانین لیست دروست بکه ین ئه وا دوو شێوازمان هه یه یه کێکیان به هۆی ئه م فرمانه ده توانین ئه و کاره بکه ین که ده توانین لیسته کان به ژماره یان پیته ئینگلیزیه کان یا خود ئه لف و بێی رۆمانی دروست بکه ین بو ئه م مه به سته سه ره تا تاگه که ده که ینه وه وه دواتر دای ده خه ین .

```
<OL>

</OL>
```

وه دواتر جۆره که ی دیاری ده که ین بۆ نمونه ده مانه وێت جۆ ره که ی ئه لف و بێی ئینگلیزی بێت به م شێوازه :

```
<OL type = “a”>


</ol>
```


وه دواتر ئه و ناوانه ی که ده مانه وێت به شێوه ی لیست دایان بنێین به هۆی ئه م تاگه ئه م کاره ده که ین .

نمونه :

```
<ol type = “a”>
<li> دانا</li>
<li>توانا</li>
</ol>
```

ئه نجام :




یان ئه گه ر بمانه وێت به شێوه ی ژماره ریزیان بکه ین لیسته کان

نمونه :

```
<ol type = "1">
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>

</ol>
```

ئه نجام :




وه ده توانین دیاری بکه ین که ژماره که ن له چه ند ده ست پێ بکه ن

نمونه :

```
<ol type = "1" start = "10">
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>

</ol>
```

ئه نجام :




وه ده توانين ئه لف و بێى رۆمانى به كاربهێنين

نمونه :

```
<ol type = "i">
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>

</ol>
```

ئه نجام :




ul

ئه مه ش به كاردێت بۆ دروستكردنی لیست به ڵام لێره شێوازی لیسته كان به شێوه ی بازنه وه چوار گۆشه ده بێت .

نمونه له سه ر چوار گۆشه :

```
<ul type = “square”>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ul>
```

ئه نجام :



نمونه له سه ر شێوازی بازنه :

```
<ul type = "circle">
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ul>
```

ئه نجام :



....

....

....

ئاماده کراوه له لایه ن

دانا



Table

خشته:

به هۆی ئه م زمانه وه ده توانین خشته دروست بكه ین بۆ ئه وه ی زانیاریه كان به شێوه یه كی رێك ترو جوان تر پیشان بدرین بۆ یه پێویستمان به به كارهێنانی خشته هه یه :

بۆئه وه ی بتوانین خشته دروست بكه ین ئه وا ده بێت سه ره تا ئه م تاگه بكه ینه وه دواتر دایبخه ینه وه

```
<table>        </table>
```

Border

وه هه روه ها ده توانین لێوار بۆ خشته كه مان دروست بكه ین به م شێوازه

```
<table  border = “2”>


</table>
```

Th


به كاردێت بۆ ناونیشانی سه ره كی خشته كان به م شێوازه

```
<table border = “2”>
<th>ناو</th>
<th>ته مه ن</th>
<th> ره گه ز</th>
</table>
```

ئیستا له و نمونه ی سه ره و سێ خشته مان هه یه به شێوه ی سه ره كی ئه مه ش ئه نجامه كه ی :



ئه نجام



tr

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ دروستکردنی خشته کان به شێوه ی ئاسۆیی یان بریتین له خشته ی سه ره کی

```
<table >
<tr> ناو</tr>
<tr> ته مه ن</tr>
</table>
```


ئیستا له م نمونه ی سه ره وه (ناو) و(ته مه ن) بریتین له خشته ی سه ره کی

td

ئه مه به کاردێت بۆ دروستکردنی خشته کان به شێوه ی ئاسۆیی وه به کاردێت له نێوان ئه و تاگه ی که به کار ده هات بۆ دروستکردنی خشته سه ره کیه کان به م شێوازه :

```
<table>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>توانا</td>
</tr>
</table>
```

سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :






نمونه ی زیاتر :

```
<table border = “3”>
<th>ناو</th><th>ته مه ن</th>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>20</td>
</tr>

<tr>
<td>توانا</td>
<td>19</td>
</tr>
</table>
```

ئه نجام :



Caption

ئه م فرمانه به كاردێت بو نوسينى تايتل واته ناونيشان بو خشته كه مان

وه ك له م نمونه به ديار ده كه وێت :

```
<table border = “4”>
<caption align=”top”>
خشته
</caption>
<tr>
<td>من</td>
<td>تو</td>
</tr>
</table>
```

ئه نجام :



Top :

ئه مه بريتيه له شوێنى سه ره وه

Bottom

ئه مه بريتيه له ژێره وه

bordercolor

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین لیواری خشته کانمان ره نگیان پێ بده ین به م شێوازه :


```
<table border="2" bordercolor="red">
<tr>
<td>name</td><td>age</td>
</tr>
</table>
```

ئێستا ده بێت لێواری خشته که مان ره نگی بوبێت به سور سه یر بکه ن :

```
<table border="3" bordercolor="red">
<tr>
<td>name</td>
<td>age</td>
</tr>


</table>
```

ئه نجامه که ی :



colspan


ئه م فرمانه به كاردێت بو ئه وه ی دوو خشته بكه ین به یه ك خشته یاخود ده توانین به ئاره زووی خۆمان رووبه ری خشته دیاری بكه ین به شێوه ی ئاسۆیی :

```
<table border = “3”>
<tr>
<td colspan=”2”>ناو</td><td> ته مه ن</td>
<tr><td>دانا</td><td>20</td></tr>
</tr>
</table>
```

سه یری ئه نجامه كه ی بكه :

```
<table border = "3">
<tr>
<td colspan="3">ناو</td><td>ته مه ن </td>
<tr><td>دانا</td><td>20</td></tr>
</tr>
</table>
```

ئه نجام :



rowspan


ئه م فرمانه ش به كارديّت بۆ ئه وه ى چه ند خشته يه ك بكه ين به يه ك خشته به لاّم به شێوازى ستوونى

نمونه :

```
<table border = "3">
<tr>
<td rowspan="3">ناو</td><td>ته مه ن </td>
<tr><td>دانا</td><td>20</td></tr>
</tr>
</table>
```

ئه مه ش ئه نجامه كه ى :

```
<table border = "3">
<tr>
<td rowspan="3">ناو</td><td>ته مه ن </td>
<tr><td>دانا</td><td>20</td></tr>
</tr>
</table>
```



bgcolor

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین دانه كانی خشته كه مان ره نگیان پێ بده ین :

```
<table border=”2”>
<tr>
<td bgcolor = “blue”>من</td>
<td> ئه من</td>
<td>به خۆم</td>
</tr>
</table>
```

سه یرئ ئه نجامه كه ی بكه ن :

```
<table border="2">
<tr>
<td bgcolor = "blue">من</td>
<td>ئه من </td>
<td>به خۆم</td>
</tr>
</table>
```



background

وه هه روه ها به هۆی ئه م فرمانه ده توانین وێنه بكه ین به باك گراوندی خشته كه مان

نمونه :

```
<html>
<head>
<title> my web page</title>
</head>
<body>
<center>
<table border="4" background="C:\Users\My World\Desktop/IMG_2283.jpg">
<caption align="bottom">
<b> table4 with background image</b>
</caption>
<th >name</th>
<th >marks</th>
<tr align=center><td>توانا</td><td >80</td></tr>
<tr align=center><td >دانا</td><td >75</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
```

سه یری ئه نجامی نمونه ی سه ره وه بکه ن :

name	marks
تَوانا	80
دانا	75

table4 with background image

align

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین شوێنی نوسینه کانمان دیاری بکه ین له ناو خشته ده توانین نوسینه کانمان ببه ین بۆ لای راست یان لای چه پ یانیش ناوه راست .

نمونه :

```
<table border = "3">
<tr align="left"> >
<td چه پ</td>
<td ناوه راست</td>
<td راست</td>
</tr>
</table>
```

سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :

چه پ	ناوه راست	راست

ئه گه ر نوسینه كانی ناو خشته كان یه ك له یه ك بچوكتر و گه وره تر بن ئه و كات كاریگه ریه كه ی به دیار ده كه وێت ......

....
....

HR

ئه م فرمانه به كاردێت بۆدروستكردنی هێڵی ئاسۆیی :

<HR>

وه هه روه ها ده توانین هێڵه كه مان به ئاره زووی خۆمان ره نگی پێ بده ین

COLOR


<HR COLOR = “GREEN”>

وه هه روه ها ده توانین قه باره ی هێڵه كه مان دیاری بكه ین

SIZE

<HR COLOR = “BLUE” SIZE=”33”>

سه یری ئه نجامه كه ی بكه ن :



وه هه روه ها ده توانين هێڵه كه مان به ئاره زووى خۆمان كورتى بكه ينه وه به هۆى :

WIDTH

```
<HR COLOR="BLUE" SIZE="33" WIDTH="200">
```

ئه نجام :



....

....

BLUE.DANA66@YAHOO.COM

WWW.YOUTUBE.COM/COMPUTERSORANU

نووسینی جوڵاو :

<MARQUEE>

له زمانی هوتمایل ده توانین نوسین یاخود وێنه به شێوه ی جوڵاو دیاری بکه ین سه ره تا ئه م تاگه ده که ینه وه و ه و دایده خه ینه وه

</MARQUEE> <MARQUEE>

دواتر ئه و نوسینه ی که مه به ستمانه بیجوڵێنین واته به شێوه ی جوڵاو پیشانمان بدات له نێوان تاگه کراوه که و داخراوه که ده ینوسین .

</marquee> ئێمه به هێزین <marquee>

ئیستا ئه م کرداره بکه ده بینین نوسینه که مان ده جوڵێت ...

direction

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین ئاراسته ی نوسینه جوڵاوه که مان دیاری بکه ین ده توانین بیبه ین بۆ لای سه ره وه یان خواره وه یان لای راست یان لای چه پ

نمونه بۆ لای راست :

</marquee> کوردستان <marquee direction = “right”>

نمونه بۆلای چه پ:

</marquee> تۆ به هێزی <marquee direction = “left”>

نمونە بۆلای سە رە وە

```
<marquee direction = “up”>     تۆ جوانی    </marquee>
```

نمونە بۆ لای خوارە وە :

```
<marquee direction = “down”>     تۆ بە خشندە ی    </marquee>
```

behavior

ئە م فرمانە بە کاردێت بۆ دیاری کردنی جۆری نوسینە جولاوە کە واتە شێوازە کە ی چە ند شێوازێکمان هە یە

یە کە میان دە توانین وا لە نوسینە کە بکە ین لە و خاڵە ی کە دە ست بە جوڵە دە کات کە دە کاتە خاڵی کۆتای لە جوڵە بوە ستێت

نمونە

```
<marquee behavior = “slide”>     تۆ میهرە بانی    </marquee>
```

دووە م : وە هە روە ها دە توانین وا لە نوسینە جولاوە کە مان بکە ین کە لە و خاڵە ی کە دە ست پێ دە کات کە دە کاتە خاڵی کۆ تای دووبارە بگە رێتە وە خاڵی سە رە تا .

نمونە :

```
<marquee behavior = “alternate”>     تۆ خوێن شیرنی    </marquee>
```

scrollamount

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین خێرای نوسینه جوڵاوه كه مان دیاری بكه ین

نمونه :

```
<marquee scrollamount = "4">     دڵسۆزبه   </marquee>
```

bgcolor

وه هه روه ها به هۆی ئه م فرمانه ده توانین ره نگێك بكه ین به باك گراوندی نوسینه جوڵاوه كه مان :

نمونه :

```
<marquee bgcolor="pink">     میهره بانی   </marquee>
```

وه هه روه ها ده توانین روبه ری نوسینه جوڵاوه كه مان دیاری بكه ین :

نمونه :

```
<marquee width="200" height="200">     سه ركه وتن بۆ ئێمه یه   </marquee>
```

نمونه ی گشتی :

```
<marquee bgcolor = “red” direction = “up” behavior = “alternate” scrollamount = “5”>
كورد
</marquee>
```

....
....
....

<p>

ئه م تاگه به كاردێت بو نوسينی په ره گراف واته بونوسينی بابه تێك كه ده بێت تاگه كه بكه ینه وه و ه و ه هه روه ها ده بێت دووباره دای بخه ینه وه ..

نمونه

```
<p>
ئه و نوسينه ی كه مه به ستمانه لێره ده ينوسين .
</p>
```

iframe


له زمانی هوتماڵ ده توانین په نجه ره یه كی بچووك بكه ینه وه له ناو په نجه ره یه ئه و مالپه ره ی كه مه به ستمانه لینكه كه ی له ناو داده نێین ده بینین مالپه ره كه په خش ده بێت له ناو ماڵپه ره كه ی خۆمان

نمونه:

```
<iframe src="http://www.google.com/" width="200" height="200">
```

وه ك له نمونه كه دیاره ده توانین رویه ره كه شی دیاری بكه ین وه ئه و مالپه ره ی كه مه به ستمانه په خشی بكه ین لینكه كه ی ده نوسین .....

سه یری ئه نجامه كه ی بكه ن :



....
....

ئاماده كراوه له لایه ن

دانا

زانكۆی سۆران

2012

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

هه میشه با هه وڵبده ین

FRAMESET

به هۆی ئه م تاگه ده توانین ویب سایته كه مان دابه ش بكه ین بۆ چه ند به شێك وه هه ر به شه و ده بێت لینكی تایبه ت به خۆی هه بیت وه بو نمونه مالبه ریكمان هه یه ده مانه وێت بیكه ین به سێ به ش بۆ ئه وه ی زانیاریه كانمان رێك بن یا خود ماڵپه ره كه مان به شێوه یه كی جوانتر دابرێژین .

سه ره تا ده بێت ئه م تاگه بكه ینه وه وه هه ر وه ها له كۆ تایه كه ی داییخه ین

```
<frameset >

</frameset>
```

وه هه روه ها ده بێت ئه م تاگه له ناو به شی سه ره كی ماڵپه ره كه مان بنوسین

```
<html>
<head>
<frameset >   </frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

وه دوای ئه وه ی ئه م تاگه مان به كارهێنا هێچ ئه نجامێك له ناو به سی به دی به ده ر ناكه وێت .

وه هه روه ها ده توانين ويب سايته كه مان به شێوه ی ستونی وه ئاسۆيی دا به ش بكه ين .

Rows

به هۆی ئه م فرمانه ده توانين ويب سايته كه مان به شێوه ی ئاسۆيی دابه ش بكه ين وه دواتر رووبه ری بۆ دياری ده كه ين

نمونه :

```
<frameset rows = "300,200">


</frameset>
```

ئيستا له و نمونه ی سه ره وه ويب سايته كه مان دا به ش كردووه بۆ دووبه شی سه ره كی وه هه ر وه ها به شێوه ی ئاسۆيی

به شی يه كه می ويب سايته كه مان روبه ره كه ی بريتيه له 300

وه به شی دووه می ويب سايته كه مان رووبه ره كه ی بريتيه له 200

frame

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ په خش كردنی ئه و لينكه ی كه ده مانه وێت له به شه كانی ويب سايته كه مان په خشی بكه ين وه تۆ ويب سايته كه ت بۆ چه ند به ش دابه ش كردبێت ئه وا پێويسته ئه وه نده لينكه ش به كار بهێنی له نمونه ی پێشتر ويب سايته كه مان دابه ش كرد بۆ دوو به ش بۆ يه پێويسته دوو فايلی تری بۆ دروست بكه ين به شێوازی هوتمايل بۆ ئه وه ی په خشی بكه ين له هه ر دوو به شی ويب سايته كه مان .

نمونه :

```
<frameset rows="300,200">
<frame >
<frame>
</frameset>
```

وه ك له نمونه كه دياره ويب سايته كه مان دوو به ش بوو له به ر ئه وه دوو تاگى فريه مان به كار هێنا

name

به هۆى ئه م فرمانه ده توانين هه ر به شه و ناوێكى لى بنێين بۆ ئه وه ى كاتێك لينكێك دا ده نێين ده توانين ديارى بكه ين لينكه كه له به شى يه كه م بكرێته وه يان به شى دووه م

نمونه :

```
<frameset rows="300,200">
<frame name="top_row">
<frame name ="bottom_row">
</frameset>
```

وه ك له نمونه ك دياره به شى يه كه مى ويب سايته كه مان ناوێكمان بۆ ديارى كرد وه به هه مان شێوه به شى دووه مى ويب سايته كه مان ناوێكمان بۆ ئه ويش ديارى كر .....

Src

دواتر به هۆى ئه م فرمانه بانگى ئه و فايله يان ئه و لينكه ده كه ين كه ده مانه وێت په خشى بكه ين له نا و يه كێك له به شه كانى ماڵپه ره كه مان بۆ نمونه من ده مه وێت له به شى يه كه م مالپه رى گۆگڵى په خش بكه م ده بێت ئه و لينكه بنوسم كه تايبه ته به ماڵپه رى گۆگڵى

نمونه :

```
<html>
<head>
<frameset rows="300,200">
<frame name="top_row" src="http://www.googe.com">

<frame name="bottom_row" src="http://www.yahoo.com/">
```

```
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

وه به شی دوه میشم تایبه ت کرد به ماڵپه ری یاهوو


سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :

```
<html>
<head>
<frameset rows="300,200">
<frame name="top_row" src="http://www.googe.com">

<frame name="bottom_row" src="http://www.yahoo.com/">

</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ئه نجا مه که ی :



وه ك له وێنه كه دیاره ویب سایته كه مان بۆ ته دووبه ش .....

cols

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ ئه وه ویب سایته كه مان به ش به ش بكه ین به شێوه ی ستونی نمونه :

```
<html>
<head>
<frameset cols=”300,200”>
<frame name=”top_row” src=”http://www.googe.com”>

<frame name=”bottom_row” src=”http://www.yahoo.com/”>

</frameset>
</head>
<body>
</body>
```

```
</html>
```

ده بينين ويب سايته كه مان كردۆته دوو به ش به شێوازى ستونى


سه يرى بكه ن :

```
<html>
<head>
<frameset cols="300,200">
<frame name="top_row" src="http://www.googe.com">

<frame name="bottom_row" src="http://www.yahoo.com/">

</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



وه ئه گه ر بمانه وێت ویب سایته که مان هه م به شێوه ی ستوونی هه م به شێوه ی ئاسۆیی دابه ش بکه ین ئه وا به م شێوازه ئه م کاره ده که ین :

```
<frameset cols="200,*">


</frameset>
```

ده بینین یه که م جا به شی ستونیه که مان دروست کرد وه روبه ره که ی بریتیه له 200 وه ئه و * یه واته ئه وه ی مایه وه ده بێت به به شی دووه م وه ئیستا ئێمه له به شی دووه م دێین ده یکه ین به دوو به ش به شێوازی ئاسۆیی بۆ یه ده بێت فره یم سیتی دووه م له ناو هی یه که م به کار بهێنین ...

نمونه

:

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">

<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
```

```
<body>
</body>
</html>
```

سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">


<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



scrolling

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین وا له هه ر به شێك بكه ین كه نه توانین جوڵه ی پی بكه ین به هۆی ماوس

نمونه :

ئه گه ر بمانه وێت جوڵه ی پێ نه كرێت :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">

<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "no">

<frameset rows="200,200">
```

```
<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ئه نجامه که ی :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">


<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "no">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



ده بينين ناتوانين جوڵه ی پێ بکه ین

نمونه :

ئه گه ر بمانه وێت جوڵه ی هه بێت :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">

<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "yes">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">
```

```
<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">


<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "yes">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



ده بينين ده توانين به هۆى ماوس جوڵه ى پێ بكه ين

نمونه :

ئه گه ر بمانه وێت به شێوه ى ئۆتوماتيكى واته ئه گه ر توانا ى جوله ى هه بوو بتوانين بيجوڵين وه ئه گه رنا نه توانين بيجوڵێنين ئه وه ش ده ه وێته سه ر روبه رى فايله كه يان لينكه كه .

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">

<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "auto">
```

```
<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ئه نجامه كه ى :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*">


<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "auto">

<frameset rows="200,200">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



frameborder

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ دانانی لێوار بۆ هه ر به شێك جا ئه گه ر بمانه وێت لێواره كانی به شه كانمان نه مێنێت ئه وا ده بێت به م شێوازه ی لێ بكه ین :

نمونه :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*" frameborder="no">

<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "auto">

<frameset rows="200,200" frameborder="no">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
```

```
</head>
<body>
</body>
</html>
```

سه یری ئه نجامه که ی بکه ن :

```
<html>
<head>

<frameset cols="200,*" frameborder="no">


<frame name = "left_cols" src="http://www.yahoo.com/" scrolling = "auto">

<frameset rows="200,200" frameborder="no">

<frame name="top_rows" src="http://www.google.com/">

<frame name="bottom_rows" src="http://www.msn.com/">

</frameset>
</frameset>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



ده بینین لیواره کان نه ماون !!!!!!!

....

....

بۆ بينينی ئه م بابه ته به شێوه ی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

بو سه رنج و پێشنياره كانتان

Blue.dana66@yahoo.com

FORM

يه كێك له شته هه ره گرنگه كانی دروستكردنی ويب سايت بريتيه له فۆرم چونكه فۆرم به كاردێت بۆ وه رگرتنی زانياری له به كا رهێنه ر و وه هه روه ها به كارهێنه ريش ده توانی زانياری له ويب سايته كه وه ر بگرێت وه ئه م زانياريانه له ناو داتا به يسی ماڵپه ره كه مان زه خيره ده بێت وه بۆ ئه م كرداره پێويسته داتا به يسمان هه بێت بۆ ئه وه ی كاتيك به كارهێنه ر ده يه وێت زانياری بنێرێت بۆ ويب سايته كه مان ئه وا له رێگه ی فۆرمه وه ده ينێرێت وه پاشان زانياريه كان له ناو داتا به يسی ماڵپه ره كه مان سه يڤ ده بێت .

بۆ يه ئێمه به هۆی فۆرم ئه و كاره ده كه ين و داوای چه ند زانياريه ك له به كارهێنه ر ده كه ين .

بۆ دروستكردنی فۆرم ده بێت سه ره تا تاگی فۆرم بكه ينه وه دواتر دايبخه ينه وه ...

نمونه :

```
<form>
</form>
```

method

ئه م فرمانه جۆری فۆرمه كه مان دیاری ده كات ئایا فۆرمه كه مان تایبه ت بێت به ناردنی زانیاری یان تایبه ت بێت به وه رگرتنی زانیاری !

get

ئه م فرمانه به كاردێت بودروستكردنی فۆرمێك كه تایبه ت بێت به وه رگرتنی زانیاری له ویب سایته كه مان :

نمونه :

```
<form method = “get”>



</form>
```

post

وه هه ر وه ها به هۆی ئه م فرمانه فۆرمێك دروست ده كات كه تایبه ته به ناردنی زانیاری بۆ ویب سایته كه مان نمونه :

```
<form method = “post”>


</form>
```

action

ئێمه دوای ئه وه ی هه موو زانیاریه كانمان داخل كرد ئه وا پێویسته ئه و زانیاریانه بنێرین بۆ شوێنك ئه م فرمانه یارمه تیمان ده دات بۆ ئه م كاره به هۆی ئه و لینكه ده نوسین كه ده مانه وێ زانیاریه كانی بۆ بنێرین

نمونه :

```
<form method = “post” action =”http://sul.eu5.org/signup.php”>


</form>
```

textbox

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین چوار گۆشه یه ك دروست بكه ین كه نوسینی تێدا بنوسین ئه مه ش به كاردێت بۆ داوا كردنی ناو یان ئیمه یڵ هتد.......

نمونه :

```
<input type = “text”>
```

name

به كاردێت بۆ دانانی ناوێك بۆ ئه و چوار گۆشه یه بۆ نمونه ده مانه وێت ناو داخڵ بكه ین ئه وا ناوێكی بۆ داده نێین بۆ ئه وه ی له كاتی په یوه ندی كردن یاخود ناردنی زانیاریه كان ئه وا بیناسینه وه .

نمونه :

```
<input type = “text” name = “firstname”>
```

value


ئه م فرمانه به كاردێت بۆ ده ر كه وتن یان پیشاندانی نوسین له ناو چوارگۆشه كه یان له شته كانی تركه دواتر روون ده بێته وه بۆ تان .

نمونه :

```
<form method=”post” action=””>

<input type = “text” name=”firstname” value = “ ناوه كه ت داخل بكه”
</form>
```

سه يرى ئه نجامه كه ى بكه ن :




Size

ئه م فرمانه به كارديّت بۆ ديارى كردنى قه باره ى چوارگۆشه كه

نمونه :

```
<form method="post" action="">
ناو :<input type = "text" name="firstname" value = "ناوه كه ت داخل بكه " size="67">
</form>
```

ئه نجام :



readonly

ئه م فرمانه به كارديّت بۆ قفل كردنى چوارگۆشه كه واته ته نها ده توانين بيخويّنينه وه ناتوانين ده ستكارى بكه ين .

نموونه

:

```
<form method="post" action="">
ناو :<input type = "text" name="firstname" value = "ناوه كه ت داخل بكه " size="67" readonly>
</form>
```

maxlength


به هۆی ئه م فرمانه ده توانين وا بكه ين كه به كارهێنه ر نه توانێت به ئاره زووی خۆی پيت داخل بكات به ڵكو به هۆی ئه و فرمانه دياری ده كه ين كه چه ند پيت بتوانێت داخڵ بكات .

نمونه :

ده مانه وی ته نها چوار پيت داخل بكات :

```
<form method="post" action="">
ناو :<input type = "text" name="firstname" value = "ناوه كه ت داخل بكه "
maxlength="4">
</form>
```

سه يری ئه نجامه كه ی بكه ن :



password

ئه گه ر بمانه وێت وشه ى نهێنى داوا بكه ين له به كارهێنه ر ئه پێويسته ئه م فرمانه به كاربهێنين

نمونه :

```
<input type = “password” name=”password”>
```

وه هه ر وه ها ئه گه ر بمانه وێت ئه ستێره ى له نا و ده ربچێت له جياتى ئه وه ى نوسين بێت ئه وا به م شێوازه ئه و كاره ده كه ين :

```
<input type = “password” name=”password” value=”secret”>
```


secret

له جياتى ئه وه ى نوسينمان بۆ پيشان بدات ئه ستێره مان پيشان ده دات .

نمونه :

```
<form method="post" action="">
ووشه ى نهێنى :<input type = "password" name="password" value = "secret">
</form>
```

ئه نجام :



checkbox

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ دروستكردنی كۆمه ڵێك هه ڵبژاردن كه ده توانی هه موویان هه ڵبژێری به ئاره زووی خۆ ت

نمونه :

```
<input type = “checkbox” >
```

به ڵام ده بێت نوسینه كه له دوای كۆ ده كه بنوسین تا وه كو نوسینه كه ده ر بكه وێت

نمونه :

```
<input type=”checkbox”>گوڵ
```


نمونه :

```
<form method="post" action="">

<input type ="checkbox" name="گوڵ">
گوڵ

</form>
```

ئه نجام :




نمونه یه كی تر :

```
<form method="post" action="">

<input type ="checkbox" name="گوڵ">
گوڵ
<input type ="checkbox" name="دڵ">
دڵ
<input type ="checkbox" name="ژیان">
ژیان
</form>
```

ئه نجام :



radio

به هۆی ئه م فرمانه چه ند هه ڵبژاردنێك داده نێین تۆ ده توانی ته نها یه كێكیان هه ڵبژێریت .

نمونه :

```
<input type = “radio” name=”color”>
```

به ڵام ده بێت ناوئ هه موو هه ڵبژاردنه كان وه كو یه ك بێت

ئه ویش بۆ ده ركه وتنی نوسینه كه پێویسته نوسینه كه له دوای كۆ ده كه بنوسین .

نمونه

:

```
<form method="post" action="">
<input type="radio" name="color">ره ش
<input type="radio" name="color">شین
<input type="radio" name="color">سه وز
</form>
```

ئه نجام :



select

ئه مه ش به كاردێت بۆ دانانی كۆمه ڵێك هه لبژاردن به ڵام كاتێك كليكی له سه ر ده كه ين هه موويانمان پيشان ده دات به شێوه ی ليست

سه ره تا ئه م تاگه ده نوسين و دايده خه ينه وه :

نمونه :

```
<select>

</select>
```


دواتر ده بێت هه ڵبژاردنه كان بنوسين به م شێوازه :

نمونه :

```
<select>
<option>كوردستان</option>
<option>سۆران</option>
</select>
```

ئیستا دوو هه ڵبژاردنمان داناوه :

سه یری بکه ن :



textarea

ئه م فرمانه ش یه کێکه له هه ره فرمانه به سووده کان که له فۆرم به کارده هێنرێت بۆ نوسینی تێکستێکی زۆر یاخود نوسینی لێدوان


بۆ ئه م مه به سته سه ره تا تاگه که ده که ینه وه دواتر دایده خه ین وه هه روه ها ده توانین رووبه ری بۆ دیاری بکه ین :

نمونه :

```
<textarea rows="20" cols="20">

</textarea>
```

ئه نجام :



button

ئه مه به كاردێت بۆ كارپێ كردنی كاره كانی زمانی جاڤا سكرێپت

نمونه :

```
<input type="button" value="click">
```

reset

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ گه رانده وه ی فۆرمه كه بۆ شێوازی سه ره تا واته تۆ كه ناوی خۆت یان وشه ی نهێنی داخل ده كه ی ده ته وێت ئه و زانیاریانه ی كه داخلت كردوون پاكیان بكه یه وه ئه وا ئه و فرمانه یارمه تیت ده دات بۆ ئه و كاره :

نمونه :

```
<input type=”reset” value=” پاك كردنه وه”>
```

submit

دوای ئه وه ی هه موو زانیاریه کانمان داخل کرد ئه وا ده بێت ئه و زانیاریان بنێرین بۆ ئه و شوێنه ی که دیاریمان کردووه بۆ ئه م مه به سته ئه م فرمانه یارمه تیمان ده دات بۆ ئه م کاره :

نمونه :

```
<input type=”submit” value=”ناردن”>
```

نمونه یه ك له سه ر فۆرم به گشتی :

```
<html>
<head>

</head>
<body>
<form method="post" action="">
ناو:<input type="text" name="name" value=" ناوه که ت داخل بکه"><br>
ته مه ن:<input type="text" name="age" value=" ته مه نه که ت داخل بکه"><br>
وشه ی نهێنی :<input type="password" name="password" value="secret"><br>
کامه ت به دله :<br>
<input type="checkbox" name="car">سه یاره <br>
<input type="checkbox" name="home">خانوو <br>

ره نگی چاوت:<br>
<input type="radio" name="color"> ره ش <br>
<input type="radio" name="color"> سه وز <br>

له کوی ده ژی :<br>
<select>
<option>سۆران</option>
<option>کوردستان</option>
```

```
</select><br>
لیدوان:<br>
<textarea name="comment" rows="6" cols="6">لێدوان بنوسه</textarea><br>
<input type="reset" value="پاك كردنه وه "><br>
<input type="submit" value="ناردن"><br>
</form>
</body>
</html>
```

ئه مه ش ئه نجامه كه ی :



....

....

....

....

خۆشه ویستان به م شێوازه گه یشتینه کۆتای بابه ته كه هیوام ئه وه یه كه سوودتان له م زانیاریانه وه رگرتبێت وه ئه گه ر هه ر هه ڵه یه كمان كردبێت ئه وا داوای لێبوردنتان لێده كه ین و خوشحاڵ ده بین ئه گه ر له هه ڵه كان ئاگادارم بكه نه وه وه هیوادارم بتوانم له داهاتوو شتی جوانتر و به سوود ترتان بۆ ئاماده بكه م بیخه مه به ر ده ستی ئێوه ی ئازیز و خۆشه ویست بۆ ئه وه ی زانیاری به زمانی كوردی له له بواری كۆمپیوته ر زیاد بێت و بتوانین سه ر چاوه مان ده ست بكه وێت به زمانی شیرینی كوردی وه دا وا له هه موو ئه و كه سانه ده كه م كه شتیان پێیه له بواری كۆمپیوته ر یان هه ر بوارێكی تر بێت تكاتان لێ ده كه م بڵاوی بكه نه وه بۆ ئه وه ی ئێمه ش وه كو گه لانی تر سه ر كه و ت و به هێزبین له هه موو بوارێكدا .

دووباره داوای لێبوردنمان هه یه ئه گه ر بابه ته كه م به باشی باس نه كردبێت یان هه ڵه یه كمان كردبێت ئه وا دا واتان لێ ده كه م بمان بوورن و ئاگادارمان بكه نه وه له هه ر هه ڵه یه ك . وه هه ر وه ها ئه وه یه كه م به رهه ممه به شێوه كتێب كه ئاماده ی بكه م به پشتیوانی خودا به ر هه می ترتان بۆ ئاماده ده كه م

وه بۆ هه ر سه رنج و پێشنیارێك ده توانن ئاگادارمان بكه نه وه به م ناونیشانانه ی خواره وه

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

براتان دا نا

سه ر كه و ت و بن

هاوینی

٢٠١٢